


Grade 2



TERM 3



HL VEN



**RESOURCE
PACK**

THEERÖ.

Vhaddzulpappo

a

b

amba

anga

amusisi

baba

baa

aba

qifha

via

makhulu

swoboo

tshifaredzi

tombo

vhaadzulappo

thimboanywa

zwishumiswa

pulana

ṭalifha

vhukwila

thikhedzo

kuvhanganya

munyanya

Ndi

toda

u...

Uri

izwi

zwi

itee,

ndi...

Hezwi ndi
zwa ndeme
ngauri...

Hezvi zwi.

do thusa...

e

m

ea

ee

eba

mema

meme

maba

maḡi

lwela

vhurifhi

kuvhanganya

mpunyunu

tshiwwo

mulinno

tshikhafhadzo ya

mupo

kuvhornele

nyimela

mboonelapphanḡa

tshinyadza

maanǃa

maanǃafhadza

murangaphanda

The background is a repeating pattern of small, light gray icons representing various educational fields: science (flasks, globes, microscopes), mathematics (calculators, rulers, pencils), arts (paint palettes, brushes), and general learning (books, graduation caps, speech bubbles).

vhege Ya

3

THEERÖ.

Vhukkonibonale ha

u humbula

o

f

omo

oma

ombaba

femba

fomo

fama

fifa

raha

shona

nwisa

poroba

mudavhini

kubola

banbana

vhukonibale

khwiṅisa

tshikororo

diimiselela

Bveḽa phanḽa

nḽowenḽowe

Kale kale... (kha
vha ri vhudze nga
fhet hu vhu po na
vha bvu mbe dzwa?)

Ḳinwe ḡuvha...
(kha vha
ri vhudze
thaidzo?)

Zwenezwo... (kha
vha ṭalutshedze uri
vhabvumbedzwa vho
shumisa hani vhukonibale
u tandulula thaidzo?)

Mafheleloni... (vhathu

vha dzhiisa hani

mubvumbewedzwa

muhulwane kana

muane wa dendele?)

l

u

lala

lofo

lema

lela

uba

luma

suvha

dan tsa

vha ṭuk u

talente

milerzhe

nzulele

thothorivala

kuvhornele

mvelapphanḑa

tshenzhemo

murafho

makone

phur ofeshenaḽa

vhengele ja u

shumela

akademi

The background is a repeating pattern of small, light gray educational icons. These icons include a globe, a pencil, a ruler, a calculator, a microscope, a book, a speech bubble, a soccer ball, a pair of scissors, a lightbulb, a gear, a magnifying glass, a pencil case, a graduation cap, a palette, a pencil sharpener, a globe, a microscope, a book, a speech bubble, a soccer ball, a pair of scissors, a lightbulb, a gear, a magnifying glass, a pencil case, a graduation cap, a palette, a pencil sharpener, and many others, all arranged in a grid-like fashion.

vhege Ya

5

THEERÖ.

Zwiłiwa zwi ņeaho
mutakalo

i

g

ima

imela

ila

ifa

gaga

guma

gulu

gamu

gemo

gidi

pfushi

nduhu

difha

makumba

khovhe

masinmba

mutakalo

u sa vha na

mutakalo

phurotheini

misipha

forbe

U ḑi livhuwa

swigiri

di f h e l e l a

Tshinwwe

tshifhinga ndo

vhuyya nda

lingedza...

Ndi sa a thuu

lingedza,

ndo...

Muthe tshelo

wahone wo

vha...

Mafhrelorini::

Ndi dō

ingedza...

Ndi humbula uri

dzi nga vha dzi/

vha do lingedza...

Ndi ḍo dzi

lingedza/

vhone...

Ndi takalela/

A thi takaleli u

lingedza zwiḽiwa

zwiswa ngauri...

vhege Ya

6

h

d

huma

humi

hola

hafu

hama

dada

duda

damu

deme

doba

saina

ola

fulaya

bindu

makumba

kudzele

kwassha

renqisa

pur o t h e i n i .

U k u n g q u e d z a

khunguedzo

muswa

ramabindu

murengi

vhegeYa

7

THEERÖ.

U vhihaeala na

u ofha

k

p

kala

kuma

kela

kera

kola

pala

pima

pata

kopa

dzhesi

ofha

pfha

dzika

tshikoloni

zwiennda

vhilaeedza

humbula

vhilaela

mbilaelo

ḽigedḽa

fulufhela

tɔdzimela

urambulukana

Ndo pfa ndi tshi
vhilaela/ofha musi...
(Kha vha n'wale nga
zwe zwa ita uri vha pfe
vha tshi vhilaela/ofha.)

Ndo pfa ndi tshi vhilaela/
ofha ngauri... (Kha vha
talutshedze uri ndi nga
mini vho vha tshi pfa
vha tshi vhilaela/ofha)

Ndo vha ndi tshi

humbula uri...

(Kha vha n'wale

mihumbulo yavho.)

Mathheleloni... (Kha
vha niwale nga
zwe zwa itea
zwi tevhelaho.)

Ndo pfa ndi khwiṅe...
(Kha vha n'wale nga
zwe zwa ita uri vha
pfe vha khwiṅe.)

U vhiela/ ofha

zwo vha zwi... (Kha

vha n'wale nga

tshenzhemo ye vha

vha nayo nga izwi.)

n

n

nona

naka

nanga

nipi

ḥama

ḥula

noka

masiki

tenda

ñeñeñeme

ambara

fafadzela

boḍelo

muswa

masiki wa

mulomo

tshritzihili

dwaadze

sanithaiiza ya

zwanḡa

tshifafadzeli

tsireledza

sakaduku

vhukule

nǃdivhadzo

THEERÖ.

Fhethhu ho

fhambaanaho

bola

ola

enda

dala

bitshi

vivho

lwala

qura

murathu

milerzhe

vhurihwa

shanggo

garaṭa ya poswo

holoodei

guvhukuvhu

lwanzhe

Ha...

Ndi

khou

niwala

ndi...

ndi

hona...

Nvo vha ni

tshi zwi

divha...

Ndo

mbobo

di...

Ndi

pf a...

Ndi

tamda...

Wanu...

bugu

khotsi

sofa

kale

vhuḍi

swina

ǀaiburari

maqǃembe

khumbulelo


manngala


thalusó


bveia khagala


erpphaya


gladie tna














































































































































































ingredient

thimbanywa/zwishumiswa




community

vhadzulapo




plan

pulana




slaughter

via




sneaky

vhukwila




clever

?alifha



gather


kuvhanganya



contribute




thikhedzo




poison

mulimo




feast

munyanya




perspective

kuvhonele




pollution

tshikhafhadzo ya mupo




devastating

tshinyadza




optimistic

mbonelaphan?a




powerful

maan?afhadza




power

maan?a




creative

vhukonibale




leader

murangaphan?a





score

tshikoro




embarrassed

shona




determined

?iimisela



goal

nwisa




practise

n?owen?owe




effort


vhu?idini



successful




mvelaphan?a




tutorial


thothoriala



generation




murafho




attention


tshenzhemo



professional




phurofeshena?a



expert






makone




academy

akademi






workshop

vhengele ?a u shumela






unhealthy

u sa vha na mutakalo




healthy

mutakalo




protein

phurotheini




nutritious


pfushi



focus



fombe



muscles

misipha





delicious

?ifha




treat

U ?i livhuwa




sweet

?ifhelela



sugar

swigiri




sign

saina



advertise

u kunguedza







design

ola



fresh

muswa






entrepreneur

ramabindu






flyer

fulaya




customer

murengi




business

bindu



worries


mbilaelo



worried


vhilaela

There, there



comfort

?ige?a



AAAHHH!

afraid

ofha



calm

dzika




trust

fulufhela








toss and turn

u rembulukana




peeped

?odzimela



virus

tshitzhili




face mask

masiki wa mulomo




hand sanitiser

sanithaiza ya zwan?a




pandemic

dwadze




protect


tsireledza




spray




tshifafadzeli



distance



vhukule




hankerchief

sakaduku



country



shango



notice



n?ivhadzo




visit

dala




travel

enda



holiday

holodei




postcard

gara?a ya poswo




beach

bitshi



waterfall

guvhukuvhu




homesick





Iwala



ocean





Iwanzhe




imagination

khumbulelo




expensive

?ura




wonder

mangala



ancient

kale




reveal

bvela khagala




description

?haluso




emperor

emphaya



magnificent

vhu?i



gladiator

gladietha

VS



enemy



swina